

5

111年葉氏盃全國橋藝競賽橋士組資格賽

5

NS
EW

范綱維 蔡博雅(開0)
劉名謙 陳冠瑄(開C)

2

Table 2

8
NS
EW

顏世紋 吳樹榮(開C)
吳清亮 郭傑儀(開0)

B#	DL	身價	公開室			關閉室			差數		國際序分		COP	
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 2	# 8	# 2	# 8	#2	#8
1	N	None	3NE-1	50		3NE4		430	480		10			
2	E	NS	1NE-4	200		1NE1		90	290		7			
3	S	EW	4HS-2		100	4SXW-1	200			300		7		
4	W	Both	3NE5		660	3NE5		660						
5	N	NS	4HW-1	50		4HW5		450	500		11			
6	E	EW	3NS-1		50	1NN1	90			140		4		
7	S	Both	4SS6	680		4SS4	620		60		2			
8	W	None	3NS4	430		3NS3	400		30		1			
9	N	EW	4SXN-2		300	5HE5		650	350		8			
10	E	Both	4SS4	620		4SS4	620							
總計 IMP											39	11		

結果		2	TW Mixed	8	宏儒
本圖IMP			39		11
合計IMP			39		11
此場VP			17.51		2.49
簽名					

10 10 10

5	111年葉氏盃全國橋藝競賽橋士組資格賽	5
Table 4		
NS 陳滢守 林蔭宇(開0) EW 蕭冠筑 劉佩華(開C)	4	NS 莊順和 楊昌彪(開C) EW 陳守良 陳律謀(開0)

B#	DL	身價	公開室			關閉室			差數		國際序分		COP		Datum			
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 4	# 9	# 4	# 9	#4	#9	Mean	NS	EW	
1	N	None	3NE-1	50		3NE3		400	450		10				EW240	7	4	
2	E	NS	1NE-2	100		1SE1		80	180		5				NS70	1	4	
3	S	EW	4SW-1	100		2DE-2	200			100		3			EW60	4	-6	
4	W	Both	3NE5		660	3NE5		660							EW660			
5	N	NS	4HW-1	50		4HE4		420	470		10				EW240	7	5	
6	E	EW	2DS2	90		1NN1	90								NS60	1	-1	
7	S	Both	4SS5	650		4SS5	650								NS650			
8	W	None	3NS3	400		3NS3	400								NS350	2	-2	
9	N	EW	4HE4		620	5HE-1	100			720		12			EW440	-5	-11	
10	E	Both	4SS4	620		4SS4	620								NS570	2	-2	
總計 IMP											25	15					19	-9

結果	4 Infinity	9 昇峰
本圈 IMP	25	15
合計 IMP	25	15
此場 VP	13.43	6.57
簽名		

10

10

10

分

5		111年葉氏盃全國橋藝競賽橋士組資格賽										5					
NS		(開0)		5		Table 5		10		NS		(開C)					
EW		(開C)								EW		(開0)					
B#	DL	身價	公開室			關閉室			差數		國際序分		COP		Datum		
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 5	# 10	# 5	# 10	#5	#10	Mean	NS	EW
1	N	None	A	Average		A	Average								EW240		
2	E	NS	A	Average		A	Average								NS70		
3	S	EW	A	Average		A	Average								EW60		
4	W	Both	A	Average		A	Average								EW660		
5	N	NS	A	Average		A	Average								EW240		
6	E	EW	A	Average		A	Average								NS60		
7	S	Both	A	Average		A	Average								NS650		
8	W	None	A	Average		A	Average								NS350		
9	N	EW	A	Average		A	Average								EW440		
10	E	Both	A	Average		A	Average								NS570		
總計 IMP																	
結果		5 去厂牛奶						10 輪空									
本圈 IMP																	
合計 IMP																	
此場 VP		10.00						10.00									
簽名																	

5		111年葉氏盃全國橋藝競賽橋士組資格賽										5		
NS 陳永弘 陳宏裕(開C)		6		Table 1			1		NS 葉澄 施瑞佑(開0)					
EW 林志忠 林億佐(開0)									EW 史同光 鄭國寶(開C)					
B#	DL	身價	關閉室			公開室			差數		國際序分		COP	
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 6	# 1	# 6	# 1	#6	#1
1	N	None	3NE3		400	3NE4		430	30		1			
2	E	NS	1NE-4	200		1NE-3	150		50		2			
3	S	EW	3SW3		140	3HN-1		50		90		3		
4	W	Both	3NE5		660	3NE5		660						
5	N	NS	4HW4		420	4HW4		420						
6	E	EW	2DS2	90		2DS2	90							
7	S	Both	4SS5	650		5SS5	650							
8	W	None	3NS4	430		3NS3	400		30		1			
9	N	EW	4HW6		680	6CXN-1		100		580		11		
10	E	Both	4SS5	650		5HXE-1	200		450		10			
總計 IMP											14	14		
結果		6 山海					1 葉氏							
本圈IMP		14					14							
合計IMP		14					14							
此場VP		10.00					10.00							
簽名														

5		111年葉氏盃全國橋藝競賽橋士組資格賽										5		
NS 顏世紋 吳樹榮(開C)		8		Table 2				2		NS 范綱維 蔡博雅(開0)				
EW 吳清亮 郭傑儀(開0)										EW 劉名謙 陳冠瑾(開C)				
B#	DL	身價	關閉室			公開室			差數		國際序分		COP	
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 8	# 2	# 8	# 2	#8	#2
1	N	None	3NE4		430	3NE-1	50			480		10		
2	E	NS	1NE1		90	1NE-4	200			290		7		
3	S	EW	4SXW-1	200		4HS-2		100	300		7			
4	W	Both	3NE5		660	3NE5		660						
5	N	NS	4HW5		450	4HW-1	50			500		11		
6	E	EW	1NN1	90		3NS-1		50	140		4			
7	S	Both	4SS4	620		4SS6	680			60		2		
8	W	None	3NS3	400		3NS4	430			30		1		
9	N	EW	5HE5		650	4SXN-2		300		350		8		
10	E	Both	4SS4	620		4SS4	620							
總計 IMP											11	39		
結果		8 宏儒					2 TW Mixed							
本圈IMP		11					39							
合計IMP		11					39							
此場VP		2.49					17.51							
簽名														

5		111年葉氏盃全國橋藝競賽橋士組資格賽										5			
NS 吳明瑄 張偉明(開C)		7		Table 3			3		NS 許豪祖 陳建華(開0)						
EW 郭又禎 陳立錚(開0)		EW 邱惟俊 洪裕昌(開C)													
B#	DL	身價	關閉室			公開室			差數		國際序分		COP		
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 7	# 3	# 7	# 3	#7	#3	
1	N	None	3NE-1	50		3NE4		430	480		10				
2	E	NS	1NE-1	50		1NE-2	100			50		2			
3	S	EW	3SW3		140	4SW4		620	480		10				
4	W	Both	3NE5		660	3NE5		660							
5	N	NS	4HW-1	50		4HW4		420	470		10				
6	E	EW	3HN3	140		2DS-1		50	190		5				
7	S	Both	4SS5	650		5SS5	650								
8	W	None	3NS4	430		3NS-1		50	480		10				
9	N	EW	4HW5		650	4HW5		650							
10	E	Both	4SS5	650		4SS5	650								
總計 IMP										45	2				
結果		7 TW Open						3 景福							
本圖IMP		45						2							
合計IMP		45						2							
此場VP		19.55						0.45							
簽名															

5	111年葉氏盃全國橋藝競賽橋士組資格賽	5															
NS 莊順和 楊昌彪(開C) EW 陳守良 陳律謀(開0) 9 Table 4 4 NS 陳澄守 林蔭宇(開0) EW 蕭冠筑 劉佩華(開C)																	
B#	DL	身價	關閉室			公開室			差數		國際序分		COP		Datum		
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 9	# 4	# 9	# 4	#9	#4	Mean	NS	EW
1	N	None	3NE3		400	3NE-1	50			450		10			EW240	-4	-7
2	E	NS	1SE1		80	1NE-2	100			180		5			NS70	-4	-1
3	S	EW	2DE-2	200		4SW-1	100		100		3				EW60	6	-4
4	W	Both	3NE5		660	3NE5		660							EW660		
5	N	NS	4HE4		420	4HW-1	50			470		10			EW240	-5	-7
6	E	EW	1NN1	90		2DS2	90								NS60	1	-1
7	S	Both	4SS5	650		4SS5	650								NS650		
8	W	None	3NS3	400		3NS3	400								NS350	2	-2
9	N	EW	5HE-1	100		4HE4		620	720		12				EW440	11	5
10	E	Both	4SS4	620		4SS4	620								NS570	2	-2
總計 IMP										15	25					9	-19

結果	9 昇峰	4 Infinity
本圈 IMP	15	25
合計 IMP	15	25
此場 VP	6.57	13.43
簽名		

5		111年葉氏盃全國橋藝競賽橋士組資格賽										5						
NS		(開C)		10		Table 5		5		NS		(開0)						
EW		(開0)								EW		(開C)						
B#	DL	身價	關閉室			公開室			差數		國際序分		COP		Datum			
			合約及結果	NS	EW	合約及結果	NS	EW	# 10	# 5	# 10	# 5	#10	#5	Mean	NS	EW	
1	N	None													EW240			
2	E	NS													NS70			
3	S	EW													EW60			
4	W	Both													EW660			
5	N	NS													EW240			
6	E	EW													NS60			
7	S	Both													NS650			
8	W	None													NS350			
9	N	EW													EW440			
10	E	Both													NS570			
總計 IMP																		
結果		10 輪空							5 去厂牛奶									
本圈 IMP																		
合計 IMP																		
此場 VP		10.00							10.00									
簽名																		